

	<p align="center">Пројекат „Развојем предузетничке инфраструктуре до бољег пословног окружења“ - „Бизнис инкубациони центар – БИЦ“</p>		
Период имплементације	15.02.2017-31.01.2018.	Одговорна организациона јединица	Одјељење за привреду И пољопривреду И Агенција „ПРЕДА-ПД“
Укупна вриједност пројекта	133.216,20 КМ		Назив екстерног извора финансирања Финансијски механизам за финансирање пројекта интегрисаног И одрживог локалног развоја у Републици Српској 2016-2017.
Буџет Града	33.579,00 КМ		
Екстерни извор	99.637,20 КМ		
Кратак опис пројекта	<p>Пројекат је иницијатива покренута са локалног нивоа. Креиран је у сврху побољшања пословног окружења, кроз развој бизнис инкубационог центра и стварање услова за развој креативне индустрије и осталих врста иновативних дјелатности. У оквиру пројекта планирана је реконструкција и опремање неопходном техничком опремом и намјештајем 232 м² канцеларијских простора, у оквиру Пословног центра Приједор (бивша управна зграда „Целпак“). Простори ће бити на располагању заинтересованим привредним субјектима, као помоћ у развоју и инкубацији њиховог бизниса.</p>		
Партнери на пројекту	<ul style="list-style-type: none"> - Европска унија, - Развојни програм Уједињених нација – УНДП БиХ, - Град Приједор, - Министарство финансија Републике Српске, - Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске, - Инвестиционо-развојна банка Републике Српске, - Агенција за економски развој Града Приједор „ПРЕДА-ПД“. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <small>Ovaj projekat finansira Evropska Unija</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>Grad Prijedor</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>Ministarstvo finansija Republike Srbije</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>Ministarstvo uprave i lokalne самоуправе Republike Srbije</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>Investiciono-razvojna banka Republike Srbije</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>Empowered lives. Resilient nations.</small> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <small>AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ GRADA PRIJEDORA</small> </div>		
Очекивани резултат	<p>Реконструисано и опрењено неопходном техничком опремом и намјештајем 232 м² канцеларијског простора, подијељено у 14 канцеларија, кухињом и мокрим чвором.</p>		

ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

	Projekat „Razvojem preduzetničke infrastrukture do boljeg poslovnog okruženja“ - „Biznis inkubacioni centar – BIC“		
Period implementacije	15.02.2017-31.01.2018.	Odgovorna organizaciona jedinica	Odjeljenje za privredu I poljoprivredu I Agencija „PREDA-PD“
Ukupna vrijednost projekta	133.216,20 KM		Naziv eksternog izvora finansiranja Finansijski mehanizam za finansiranje projekata integrisanog I održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj 2016-2017.
Budžet Grada	33.579,00 KM		
Eksterni izvor	99.637,20 KM		
Kratak opis projekta	Projekat je inicijativa pokrenuta sa lokalnog nivoa. Kreiran je u svrhu poboljšanja poslovnog okruženja, kroz razvoj biznis inkubacionog centra i stvaranje uslova za razvoj kreativne industrije i ostalih vrsta inovativnih djelatnosti. U okviru projekta planirana je rekonstrukcija i opremanje neophodnom tehničkom opremom i namještajem 232 m ² kancelarijskih prostora, u okviru Poslovnog centra Prijedor (bivša upravna zgrada „Celpak“). Prostori će biti na raspolaganju zainteresovanim privrednim subjektima, kao pomoć u razvoju i inkubaciji njihovog biznisa.		
Partneri na projektu	<ul style="list-style-type: none"> - Evropska unija, - Razvojni program Ujedinjenih nacija – UNDP BiH, - Grad Prijedor, - Ministarstvo finansija Republike Srpske, - Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, - Investiciono-razvojna banka Republike Srpske, - Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedor „PREDA-PD“. <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>		
Očekivani rezultat	Rekonstruisano i opremljeno neophodnom tehničkom opremom i namještajem 232 m ² kancelarijskog prostora, podijeljeno u 14 kancelarija, kuhinjom i mokrim čvorom.		

OSTALI PROJEKTI